

šibenski list

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA KOTARA ŠIBENIK

BROJ 452 — GOD. X.

ŠIBENIK, 17. SVIBNJA 1961.

IZLAZI SVAKE SRIJEDJE

Kotarska konferencija Socijalističkog saveza

SVESTRANO ANGAŽIRANJE SSRN U PROVOĐENJU NOVIH MJERA U PRIVREDI

Socijalistički savez na području kotara usmjerava svoju aktivost na najvažnije društvene i ekonomski probleme

Konferenciji su prisustvovali potpredsjednik Sabora Nikola Sekulić i podpredsjednik Glavnog odbora SSRN Hrvatske

Jučer je u dvorani kina »20. aprila« održana XI kotarska konferencija SSRN, kojoj su pored 230 delegata, prisustvovali potpredsjednik Sabora Hrvatske Nikola Sekulić, potpredsjednik Glavnog odbora SSRN Hrvatske Đuro Kladarin, zatim član Glavnog odbora SSRN Hrvatske Vojin Jelić, predsjednik Kotarskog odbora SSRN Zadar Rikard Sutlović, sekretar Kotarskog komiteta SK Šibenik Ivo Družić, general-majori Stevo Opsenica i Miloš Uzelac i drugi gosti. Netom je konferencija započela u dvorani se pojavila grupa pionira koji su u ime pionirske organizacije šibenskog kotara pozdravili i u obasuli evijećem delegate i goste. Referat o nekim aktualnim zadacima organizacije SSRN podnio je predsjednik Kotarskog odbora SSRN Šibenik Miro Kuhač. Nakon usvajanja zaključaka za budući rad i diskusije izabran je novi Kotarski odbor SSRN u koji je birano 77 članova.

U proteklom dvogodišnjem periodu organizacije SSRN na području šibenskog kotara, istaknuto je u izvještaju, koji je pretodno dan delegatima i u referatu podnijetom na ovoj konferenciji, usmjerile su svoju aktivnost na najvitalnije društvene i privredne probleme, kao i na ostale oblasti kulturnog, zdravstvenog, zabavnog i sportskog života u svim komunama. Osim postignutih rezultata u materijalnoj proizvodnji, značajni napredak zabilježen je i u porastu nacionalnog dohotka, lične potrošnje, kao i u jačanju socijalističkih društvenih odnosa. Društveni brutto produkt u privredi ovog kotara osjetno se povećao. Od 29 milijardi i 162 milijuna u 1958. godini brutto produkt porastao je na 46 milijardi i 732 milijuna dinara u prošloj godini, dok je nacionalni dohodak povećan od 10 milijardi i 219 milijuna u 1958. na 17 milijardi i 186 milijuna dinara u 1960. godini. To očito govori da je nacionalni dohodak imao brži rast, što je u dovoljnoj mjeri bilo ujetovano ne samo uvedenjem kompleksnog načinjanja po učinku i boljom ekonomičnosti u poslovanju, već i proširenjem instaliranih kapaciteta u obojenoj metalurgiji i metalnoj industriji, kao i aktivnijim djevelovanjem organa radničkog upravljanja. Takvo povećanje nacionalnog dohotka, povećan broj zaposlenih lica i povećanje produktivnosti rada učinilo je da su osobni dohoci za posljednje dvije godine porasli za gotovo 85 posto. Najveći napredak učinjen je u industriji,


tako da je vrijednost njene proizvodnje porasla za 62 posto. Konstatirano je da obojena metalurgija i metalna industrija još uvek predstavljaju po obimu proizvodnje najjače privredne grane ovog kraja. Ukupni prihodi od 9 milijardi, koliko su iznosili u 1957. godini, porasli su u tim privrednim oblastima na kraju 1960. godine na 20 milijardi dinara. Ništa manji rezultati polučeni su također u brodogradnji, zatim u proizvodnji električne energije i vijčane robe. Međutim, u ostalim privrednim granama, kao ror, u zanatstvu, ugostiteljstvu, turizmu i komunalnim djelatnostima razvoj nije teckao, no u tom tempu, kao što je to slučaj u industriji. Učestvovanje tih grana u ukupnoj privredi kotara sa svega 5,3 posto čistog prihoda dovoljno govori, da su ono prilično zaostale u svom razvoju.

U referatu je istaknuto da je u narednom petogodišnjem razdoblju, s obzirom na postojeću solidnu privrednu bazu, moguće osjetno ubrzati sadašnji tempo razvoja šibenskog kotara u cijelini. Ukupan obim proizvodnje i društvenom sektoru privrede bit će dvostruko veći od onog u prošloj godini. Gotovo isto povećanje zabilježiti će nacionalni dohodak. Karakteristično je da novi perspektivni plan činjenica da će se javiti pažnja posvetiti razvoju privredno nerazvijenih općina. U komunama zagorskog dijela kotara jačim intezitetom priči će se razvoju poljoprivredne proizvodnje, te osnivanju novih pogona i objekata preradivačke industrije. U priobalnom pojusu kotara

Idejno - politički utjecaj i rad u organizacijama SSRN, dobrim dijelom se osjetio u angažiranju članova Saveza komunista. U nastojanju postignutim rezultatima izvestan broj organizacija SSRN trpiće je od izvjesnih slabosti u razmatranju pojedinih aktualnih pitanja. Uz iznimku kninske organizacije, u svim ostalim komunama nisu osnovane sekcije

zborog toga, što u većini slučajeva nije bilo dovoljne odlučnosti u rukovodstvima općinskih odbora SSRN. Zbog neusklađenosti i različitih stavova da li se sekcije osnivati pri mjesnim organizacijama ili područnicama, kao i u tražeњu opravdanja da na ovom području ne postoje stambene jedinice, do danas još uvijek nije osnovana ni jedna sekcija. O kojnosti njihova postojanja najbolje je pokazala organizacija SSRN u Kninu, koja je baš pu-

(Nastavak na 2. strani)



Sibenski pioniri zasipaju evijećem delegate

Svečani doček Pionirske štafete

11. o. m. stigle su u Šibenik dravno pismo koje pioniri Šibenske štafete pionira kotara Dubrovskog kotara upućuju drugu Titu Nik, Makarsku i Split. Njima su za njegov 69. rođendan. Nakon se priključile i štafete iz svih općina održanog mitinga, kojem je pričinskim centra šibenskog kotara sastavljalo više hiljada građana, veći broj štafeta iz škola i omladine, predsjednik NO-a radnih kolektiva. Pri odlasku šibenske općine inž. Zvone Jurija Štafeta na poljani maršala Tita slijepo je prijezio na nosioce održan je miting na kojem je štafetni palica i ostale učesnike govorio predsjednik Kotarskog pionirskih štafeta. Štafeta je na komitetu Narodne omladine Ankon trodnevnom zadržavanju u te Bujas, a zatim je omladinka Šibeniku u nedjelju 14. o. m. krešenka Karadole pročitala pozvula u pravcu Zadra.


Skupština Kotarskog sindikalnog vijeća OSNOVNO JE U RASPODJELI OSTVARITI PRINCIP - SVAKOME PREMA RADU

Skupštini prisustvovao potpredsjednik Republičkog vijeća Saveza sindikata Hrvatske Ante Roje

Skupština Kotarskog sindikalnog vijeća, koja je održana u faktorima u proteklom razdoblju, prisustvovali su pored 153 delegata, Ante Roje, ulagalo velike napore kako bi se potpredsjednik Republičkog vijeća Saveza sindikata Hrvatske, Ivo Smajlje disproporcije između Družić, sekretar Kotarskog komiteta SK, Božo Radić, predsjednik stvarnih, društvenih funkcija komiteta Narodnog odbora kotara Miro Kuhač, predsjednik Kotarskog odbora SSRN, Zarja Stojović, pukovnik JNA, Pavle Dragičević, javnih sredstava neophodnih za predsjednik Kotarskog sindikalnog vijeća Split, Ivo Sutlović, tajništvo, realizaciju planova. Naime, do sada su fondovi u komunama zavisili uglavnom od visine ličnih dohodaka radnika i službenika, a sada komune učestvuju u određenom postotku u fondovima privrednih organizacija za proširenu reprodukciju. Prema tome

Ivo Ninić, predsjednik Kotarskog sindikalnog vijeća podnosi u referat podvukao je da je Kotarsko sindikalno vijeće u izvještaju posljenih za čitavu privredu izostalo na rješavanju mnogih pitanja tarifne politike, izvršenja od 15.100 dinara u 1959. godini u privrednih planova, higijensko-tehničke zaštite rada i društvene planove, a u oblasti industrije u 1960. godini porastao na 18.100 dinara, vršilo analize o istom razdoblju od 15.720 dinara. Dalje je rečeno, da je Kotarsko sindikalno vijeće u suradnji sa ostalim društveno - političkim forumima kotarskog značaja raspravljalo pri donošenju društvenih planova i budžeta itd.

Naročita pažnja je posvećena uvođenju stimulativnih oblika raspodjele u privrednim organizacijama i povećanju produktivnosti rada. Do konca prošle godine 22 privredne organizacije uvele su jedan od stimulativnih oblika i prema općoj ocjeni može se reći da su postignuti povoljni rezultati. Na osnovu toga porastao je ukupan prihod kod ovih organizacija, a kod nekih čak do 80 posto u odnosu na ranija stanja. Međutim, ovdje je naglašeno da troškovi poslovanja nisu svugde u skladu sa povećanim ukupnim prihodima, tako da su kod nekih veći od porasta ukupnog prihoda. Čist prihod je također u porastu i uglavnom u skladu sa povećanjem proizvodnje, a u nekim privrednim organizacijama čak je i veći od porasta ukupnog prihoda. Kod nekih privrednih organizacija, međutim, kao kod Rudnika sadre i vaspnica, gradevinskog poduzeća »Izgradnja«, trgovackog poduzeća »Tehnomaterijal«, trgovackog poduzeća »5. novembar« i nekih drugih, osobni dohoci zaposlenih rasli su brže od čistog prihoda. Karakteristično je da su uglavnom kod većeg broja ovih poduzeća i fondovi smanjeni što govori o negativnoj pojavi da su osobni dohoci rasli na račun fondova. Međutim, kod ve-



Sa skupštine Kotarskog sindikalnog vijeća



Istaknuti gости на Kotarskoj konferenciji Socijalističkog saveza

gradske vijesti

SIBENIK KROZ TJEDAN

Srijedom u 7

SVEUČILISTA JAVNA TRIBINA RADNIČKOG

Predavanja:

Srijeda, 17. V Aluminij jučer i danas. Predavač: inž. Zlatko Blažević.

Srijeda, 24. V 1941. na sibenskom području. Predavač: Milo Vlahov.

Dvorana Društvenog doma. Početak u 19 sati.

Filmske predstave:

Srijeda, 17. V Talijanski film »Volare«, Kino Tesla.

Srijeda, 24. V Talijanski film »Rim otvoreni grad«, Kino »20. aprila«.

Početak u 16 sati.

NARODNO KAZALIŠTE

Cetvrtak, 18. V — V. Mandić: »Moj zet direktor« — gostovanje u Zatonu.

Petak, 19. V — V. Mandić: »Moj zet direktor« — gostovanje u Tijesnom.

Subota, 20. V — V. Mandić: »Moj zet direktor« — gostovanje u Murteru.

Nedjelja, 21. V — B. Čopić: »Dživiljci Nikoletine Bursaća« — gostovanje u Betini.

Ponedjeljak, 22. V — D. Ivančić: »Ljubav u koroti« — predstava za učenike gimnazije.

Početak u 10.45 sati.

P. Petrović: »Čvor« — u izvedbi sindikalne podružnice TLM »Boris Kidrič«.

Početak u 20 sati.

Srijeda, 24. V — Koncert muzičke škole. Početak u 20 sati.

KINEMATOGRAFI

»Tesla«: premijera talijanskog filma — VOLARE — (do 19. V)

Premijera francuskog filma — TIL ULENSPIGEL — (20-23. V)

»20. Aprila«: premijera američkog filma u boji — GIGI — (do 21. V)

Jugoslavenska kinoteka prikazuje talijanski film — RIM OTVORENI GRAD — (22-24. V)

»Sloboda«: premijera domaćeg filma — PIKO — (do 19. V)

Premijera češkog filma — PET U MILIJUNU — (20-23. V)

DEŽURNE LJEKARNICE

Do 19. V — I narodna — Ulica Božidara Petranovića.

Od 20-26. V — II narodna — Ulica Bratstva i jedinstva.

Matični ured

RODENI

Suzana, Milivoja i Eme Jovović; Milena, Mate i Andelku Đadić; Vera, Pavle i Ide Šljokić; Slobodan, Mirka i Ane Žura; Milivoj Pavla i Ivanku Jurišić; Radna, Petra i Milice Perišić; Vesna, Nđokl i Stefe Perkov; Biserka, Mate i Nedje Bošnjak; Goran, Zarača i Ivke Jakovljević; Darinka, Vicka i Stefe Bogdan; Mirkana, Krste i Zdravke Ljubić; Danira, Aito i Ankice Junaković; Maja, Mladena i Mirjane Bujas; Dragan, Petra i Jelene Todorović; Damir, Jose i Ane Banovac; Vesna, Ante i Matije Blaće; Veselko, Ive i Mare Bujas; Ljiljana, Borislava i Mihovilke Alfrev; Toni, Krste i Sonje Matraca; Zoran, Boris i Anke Radić; Damir, Rozaria i Eksonije Torić; Emil, Marina i Stane Pulić; Milivoj, Vlade i Slikve Mučić; Ane, Zvonimira i Ane Santini i Vlasta, Vladimira i Marije Pavković.

UMRLI

Samac Manda, stara 61 godinu; Fantina Josip Šimin, star 25 godina i Diklić Sime pok. Jose, star 57 godina.

NOVE PRODAVAONICE

U posljednje vrijeme na teritoriju grada otvorene su četiri prodavana. Trgovačka poduzeća »Prehrana« i »Konzum« otvorila su po jednu prodavanicu u novogradnji na Baldekinu, a poduzeće »Konzum« otvorilo je još jednu prodavanicu u prijevođenoj prodavanici u prizemlju zgrade vis-a-vis Suda. U Zagrebačkoj ulici je poduzeće »Mesopromet« otvorilo prodavanicu mesa.

Ne, tko je kriv, već što da se uradi

Konstituiranje Općinskog sindikalnog vijeća

MNOGO SE GRADI. UČINI NAM SE NEKADA DA NAPO- RI PRELAZE MOGUĆNOSTI. I DOK SE TAKO DIŽU PALA- ČE, NEBODERI, DOMOVI, HOTELI, UPRAVNE ZGRADE, KAO DA SU ONI, KOJI SE NA TOME POSLU NISU ZNOJILI, NE- ZADOVOLJNI.

JEST, GRADI SE MNOGO, ALI SE MNOGO I PRIGOVA- RA.

Prigovori i kritike

Uzmimo boje na zgradu općine i novog hotela. Tek što su učinjeni prvi potezi s kistom, dok nista netači digli su alarmi. Ne zatojemo: mnogo prigovora i kritika. Zaustavljamo se na čijenici da ih je mnogo.

Ali, to je prilično bezlično. Otočajnički plan. Sibenski se urbanistički rješava samo parcialno, po predjelima. Draga je riješena, Križ je riješen, obala je riješena i... tačka. A to što je neriješeno pred manje deset godina zastarjelo je. Ni urbanisti koji uvijek planiraju na godine, nisu očekivali ovakav razvitak grada. Potrebe su prerasle planove.

Dakle, revizija!

A za to, kao i za urbanističko rješenje do sada neriješenih predjela, ili za generalni urbanistički plan, treba priprema.

Pa kad plan jednom i dode, da se ne dogodi kao s postojećim: manjaju snage za njegovu razradu i primjenu.

Dakle, revizija!

A za to, kao i za urbanističko rješenje do sada neriješenih predjela, ili za generalni urbanistički plan, treba priprema.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Sredstva — kadar urbanistički plan grada položi i politika projektnih organizacija i funkcioniranje upravnog aparata za poslove urbanizma i komunalne poslove.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Da li urbanistički zavod, neki biro, ili kakav odsjek ili referata (dobro organizirana) u organizacija uprave, to je pitanje koje treba razmotriti i riješiti ga prema mogućnostima i potrebama. Ali, treba ga riješiti.

Potrebe su prerasle planove

Posebno koji bi ovi naši željeni sugrađani, koji to nisu nažalost postali, obavljali bio bi rad na pripremanju, stvaranju i provođenju urbanističkog plana grada.

S urbanističkim planom Sibenik nije sve u redu. Mi nikada nismo imali generalni urbanistički plan. Sibenski se urbanistički rješava samo parcialno, po predjelima. Draga je riješena, Križ je riješen, obala je riješena i... tačka. A to što je neriješeno pred manje deset godina zastarjelo je. Ni urbanisti koji uvijek planiraju na godine, nisu očekivali ovakav razvitak grada. Potrebe su prerasle planove.

Konačno, ni upravni organ nije ostao van analize.

Nerazvijen prema potrebama! Gdje su jake referade, posebno urbanistička, komunalna? A inspekcija? Postojo to, ali kao skica nečega što treba da bude, da se razvije i razvija. Međutim, već sada treba organ koji vuče.

Na prvom sastanku plenuma ipak, rekli smo: kao da nešto Općinskog sindikalnog vijeća, nije u redu. Ali, može postati, koji je održan 12. o. m. izvršeno može se u red dovesti. Treba sa je konstituiranje. Za predsjedničko i projektne organizacije ka ponovno je izabran Ante Bušović, za blagajnika Ivan Celić. Novo predsjedništvo sačinjavaju Srećko Baraćki, Ante Belamarić, Ante Čelar, Marin Dragović, Ante Buvinić, Alfonso Foskio, Smiljana Karadole, Ante Kazija, Ivo Rajević, Krste Stipanić i Josko Vukov. Izvršen je takoder izbor članova komisija za radničku omotinu, zatim organizacionu komisiju, komisiju za radne odnose i HTZ, te za građevinarstvo. Na ovom sastanku usvojen je program rada za 1961. godinu. Program obuhvaća ideološko-politički rad, zatim usavršavanje oblike stimulativnog nagradivanja, društveni standard i dalje produbljivanje radničkog i društvenog upravljanja.

Savjeti, čemu vi tamo?

A uloga društvenog organa?

Savjeti su odgovorili. Savjeti ne mogu učiniti. Oni su analizatori, predložili. Oni pozivaju na rješenje. Sastali su se i to utvrdili. Ne, tko je kriv, već što da se uredi.

A učiniti se mora.

I sredstva, i kadar, i nove organizacione jedinice — sve s jednim ciljem: zacrtati oštroti i provesti dosljedno urbanističku i komunalnu politiku grada.

Prigovori i kritike su signal, oštar signal.

Fa sutra ne bi bilo suviše kajno...

(g)

Proslava Dana mladosti

Defile omladine i veliki miting

U Šibeniku će se najsvećenije škola i radnih kolektiva, te prorasključiti Dan mladosti — smo padnici JNA. Nakon defileja na traže omladine. Sve priredbe Polj

SPORT-SPORT-SPORT Žena i dom

u povodu Dana mladosti i 20-godišnjice ustanka

Veliko zanimanje za omladinski turnir

U nedjelju je završen omladinski turnir što ga je organizirao Općinski komitet NOH-a Sibenik u čast Dana mladosti i 20-godišnjice narodnog ustanka. Na turniru je sudjelovalo preko 1500 omladinaca i omladinki koji su se borili u osam sportskih disciplina. Najzanimljivije je takmičenje bilo u rukometu i malom nogometu gdje je učestvovalo najviše takmičara.

Organizacija turnira bila je na visini. Jedino se organizatoru može zamjeriti što nije vodio dovoljno računa o tome s kojim igračima nastupaju pojedine ekipi.

Evo posljednjih rezultata:

Stolnitenis: TLM — Industrijska 5:0 i Vojna pošta 9999 — Gimnazija 4:0.

Rukomet muškarci: TAL — Industrijska 11:9, TLM — Ekonomska 14:13, Vojna pošta 9999 — TAL 0:6, Ekonomska — Vojna pošta 9999.

Redoslijed ekipa
Nogomet:
1. Gimnazija sa 7 bodova, 2. TEF 5, 3. Ekonomska 4, 4. Učiteljska 2, i 5. Industrijska bez.

Odbojka:
1. VP 9999 6 bodova, 2. TLM 4, 3. Dane Rončević 2, 4. SUP bez.

Košarka:
1. Gimnazija I sa 10 bodova, 2. Gimnazija II 8, 3. Ekonomska 4, Učiteljska 4, 5. Učiteljska II 2, 6. SUP 0,

Stolni tenis prvo kolo: III Osnovna - I Osnovna 5:0, i IV Osnovna - III Osnovna 0:5.

Ska 6, 5. VP 9999 4, 6. TEF 2, 7. SUP 2, i 8. Industrijska 2 boda.

Ovo je redoslijed dosad završenog turnira.

U sklopu omladinskog turnira Općinski komitet NOH-a organizira je i turnir osnovnih škola na području grada i to u rukometu, malom nogometu i stolnom tenisu. U nedjelju je igrano i prvo kolo.

Rukomet prvo kolo: IV Osnovna - I Osnovna 3:5 i II Osnovna - III Osnovna 6:15. Drugo kolo: I Osnovna - II Osnovna 1:6 i IV Osnovna - III Osnovna 4:6.

Nogomet prvo kolo: II Osnovna - IV Osnovna 0:4 i I Osnovna - III Osnovna 2:1. Drugo kolo: IV Osnovna - III Osnovna 1:2 i II Osnovna - I Osnovna 1:2.

Stolni tenis prvo kolo: III Osnovna - I Osnovna 5:0, i IV Osnovna - III Osnovna 0:5.

D. Korda

Torbica osim svoje praktične strane, dopunjuje žensku garderobu. U drugo godišnje doba, možda je teško nabaviti odgovarajući torbicu, ali za ljetno, možemo ih čak imati više, raznih veličina i oblika.

Uz lagani ljetni kostim, na mo tačno na polovicu, tako da pr. iz plavog lanenog platna, nam je kriva strana izvana i da vrlo će lijepo pristajati torbica na jednom kraju zahtamo šiljat

čije ručke mogu biti žute boje, prekllop 12 cm, kao što je ona koja se ponavlja i na nekom dešnicu za pisma. Onda na šljaku kostima: gumbima itd.

Iz jute pravimo poveće torbice, likim bodovima i tankom iglom. U trgovini možemo jutu dobiti onu stranu uz ivice, uz zacrtani razinim bojama. Za torbice iz prekllop i pregib materijala, osjete najljepši su ukras rese. Izjavimo samo dno tako da možemo ih izvan rubova tj. predmo cijeli komad izvrnuti na pravimo toliko rub uokolo obliju stranu. Sad i dno zatvorimo, ka torbice, ili da na nju prišije Torbicu presložimo do početka mo pruge, sa već izvučenim rekosine preklopa, a može i malo sama. Na juti rese lijepo izgleda manje tako da prekllop bude vedaju, jer juta ima debele tkanje, či pa opre prošireno strane. Kod

Evo kako možemo izraditi ličkožara dano pričvrstiti kopcu i jepu i modernu torbicu iz plas-jedan lančić iz bijelog ili žutog tkanice. Nabavimo malo jačeg plastičnog materijala, koji će nam poslužiti kao tkanje, svjetle boje i drška i imat ćemo vrlo lijepu to 70 cm, širine 75 cm. Presloži torbicu.

Na temelju propisa čl. 10 Pravilnika o popunjavanju mesta nastavnog i odgojnog osoblja u školama i u drugim odgojnim ustanovama u školskoj godini 1961/62. Trgovinska komora kotara Sibenik, raspisuje redovni

NATJEĆAJ

za popunjavanje mesta u školi učenika u trgovini u Sibeniku:

1. upravitelja škole, profesora ili nastavnika,
2. nastavnika za kemijsku tehnologiju, profesora ili nastavnika
3. nastavnika za hrvatskosrpski jezik, profesora ili nastavnika
4. nastavnika za organizaciju i tehniku trgovine, ekonomistu
5. tajnika škole, srednja stručna spremu

Prijave, prema čl. 14 Pravilnika o popunjavanju mesta nastavnog i odgojnog osoblja u školama i odgojnim ustanovama, podnose se Trgovinskoj komori kotara Sibenik. Rok do popunjavanja mesta.

OBAVIJEŠT

UPLATA ZA DODIJELJENJE KABINE NA GRADSKOM KUPALIŠTU »JADRIJA« U SEZONI 1961. GODINE VRŠIT ĆE SE OD 17. DO ZAKLJUČNO 24. MAJA O. G. U PRODAVAONICI CVIJEĆA (ULICA BORISA KIDRIĆA 9), SVAKOG DANA od 9 DO 13 SATI.

»RIVIERA«

KOMUNALNA USTANOVA ZA TURIZAM I HORTIKULTURU S I B E N I K

UPRAVNI ODBOR UGOSTITELJSKOG PODUZEĆA »NARODNI RESTAURANT«, ŠIBENIK, RASPISUJE

NATJEĆAJ

za popunjavanje radnog mesta

SEFA RAČUNOVODSTVA

Uvjeti: potpuna srednja škola za praksom od 10 godina ili srednja škola sa 15 godina staža na radnom mjestu u knjigovodstvu.

Plaća po tarifnom pravilniku.

Nastup službe odmah ili po dogovoru.

SAVJET ZA PROSVJETU NARODNOG ODBORA KOTARA ŠIBENIK, RASPISUJE

NATJEĆAJ

za popunjavanje slijedećih radnih mesta u Zavodu za školstvo:

1. 2 SAVJETNIKA ZA OSNOVNE ŠKOLE
2. 1 SAVJETNIK ZA STRUČNE ŠKOLE
3. 1 SAVJETNIK ZA FIZIČKI ODGOJ
5. 1 VODITELJ OPĆIH POSLOVA

Uvjeti:

Pod 1. — učitelj, nastavnik ili profesor sa najmanje 5 godina nastavničke službe,

Pod 2. stručni nastavnik ili profesor sa najmanje 5 godina nastavničke službe.

Pod 3. stručni učitelj, nastavnik ili profesor fizičkog odgoja, sa najmanje 5 godina nastavničke službe,

Pod 4. najmanje zvanje pomoći kancelarijski referent s poznavanjem daktilografije.

Molbi taksiširanoj sa 50 dinara taksenih maraka priložiti:

a) kratku biografiju,

b) listove ocjenjivanja za posljedne dvije godine.

Rok natječaja do 1. VI 1961. godine.

OBAVIJEŠT

Komunalna banka Šibenik obavještava sve gradane i svoje ulagače da će od 17. ov. mj. uvesti dežurstvo na svojoj blagajni poslije podne i to svakog dana od 17 do 19 sati, osim subote i nedjelje.

Na ovaj način omogućujemo svim građanima a posebno radnim ljudima da se koriste našom blagajnom radi povjeravanja svojih novčanih priremenih viškova, a isto tako i slobodno raspolažanje uz minimum gubitka vremena.

Također obavještavamo zainteresirana lica da će se istodobno vršiti i otokup stranih sredstava plaćanja (efektivnih valuta i čekova).

GRADANI! Povjerite svoj novac na čuvanje Komunalnoj banci Šibenik jer od toga imate dvostruku korist — glavnica vam se uvećava za kamatu, a prikupljena sredstva banka plasiraju za stambeno komunalnu izgradnju što je posredno također u vašu korist.

KOMUNALNA BANKA ŠIBENIK



Najveći uspjeh na moto-trkama, koje su u čast 20-godišnjice narodnog ustanka održane u Šibeniku dana 7. maja, postigao je zagrebački vozač Vilko Sever. On je bio trostruki pobednik toga dana i tri puta je primio lovovor vjenec i bio burno pozdravljen od mnoštva gledalaca.

»ŠIBENSKI LIST« organ Socijalističkog saveza radnog naroda kotara Šibenik

Uredništvo: Šibenik — Ulica Jelke Bučić 5 — Tel. br. 5-62

Direktor: Marko Jurković

Glavni i odgovorni urednik:

NIKOLA BEGO

Ureduje redakcijski kolegij
Tekući račun: Komunalna ban-

ka Šibenik broj 435-70-1-7

Rukopisi se ne vraćaju

Preplata za tri mjeseca 130,
za pola godine 260,
godinu 520 Din

Tisk: »Stampa« - Šibenik

Suradujte u „šibenskom listu“!